



Jocelyn CARRE

MURMURE

MURMUR

*Lou jour blu apiho soun front
Au carrèu de vitro
E quàuqui brigai d'aubo
Se vènon acrouca
À la fourèst dóu som.
S'embrandon, rebutant la niue
Bèn en dela di sounges.*

*Es l'ouro mounte toun murmur
Fernis dins lou silènci.
Ta voues estren moun cor
Dins l'infini fremin dóu tèms.
Vènes me derraba
À l'ivèr d'au-jour-d'iuei
E, dins iéu, atuba
L'escarbiho di mot
Di soulèu amoussa.*

MURMURE

*Le jour bleu colle
Son front aux carreaux.
S'accrochent alors
Quelques branches d'aurore
À la forêt du sommeil.
Elles s'enflamment
Et repoussent la nuit
Bien au-delà des songes.*

*C'est l'heure où ton murmure
Friselise le silence.
Ta voix m'étreint
Dans l'infini frémissement du
temps.
Tu viens m'arracher
À l'hiver d'aujourd'hui
Et tu rallumes
À l'étincelle des mots
Les soleils éteints en moi.*

Jocelyn CARRE